

Ka gae/mafelong a kgwebo

- Tswalela thepe ge o hlapa sefahlego, meno le ge o kota.
- Go šawara metsotso e mehlanga ka letšatši, go na le go hlapa ka pafong, go tla šomiša tee-tharong ya meetse ao a šomišwago go hlapa ka pafong, go bolokwa tekano ya dilitara tše 400 ka beke.
- Go šawara go ka šomiša tekano ya dilitara tše 20 tša meetse ka motsotso.
- Ge o kgetha go hlapa ka pafong, o se ke wa tlatša pafo.
- Go hlapa ka pafo go ka šomiša meetse a ka bago dilitara tša magareng ga 80 le 150 mo pafong e tee ya ge o hlapa.
- Šomiša dihlogwana tša šawara tša go ntšha meetse ka go nanya, dithoilete tšeo di nago le mekhenikale wa go šoma ka bobedi ge o goga le metšhene ya go hlatswa yeo e nago le bokgoni bja go boloka meetse.
- Diketlele di se ka tša tlatšwa go fihla molomong gomme go tšhelwe meetse ao a lekanego dinyakwa tša gago. Se se tla fokotša tefo ya mohlagase wa gago.
- O se ke wa tlatša kudu di swari tša go swana le dipitšha tša go apha, ka ge se se tla dira gore go šomišwe mohlagase o montši go ruthetša meetse.
- Go fokotša tšhomišo ya meetse ya thoilete ya gago go ka boloka 20% ya palomoka ya tšhomišo ya meetse. Se se ka dirwa ka go nokela lepotlelo la senwamaphodi sa dilitara tše 2, le tlatšwe ka meetse gomme go noketšwe santa e nnyane go oketša boima, gomme la nokelwa ka go tanka ya meetse a thoilete.
- Lokašha ntlwana ya boithomelo yeo e dutlaga e sego fao e tla senya dilitara tše di ka bago 100 000 tša meetse ka ngwaga.
- Efoğa go goga ntlwana ya boithomelo ge go sa hlokege. Lahlela dipampiri tša go mina, dikhunkwane le ditlakala tše dingwe ka selahlala ditlakaleng go na le ka ntlwaneng ya boithomelo. Nako le nako ge o goga ntlwana ya boithomelo, o šomiša dilitara tše 12 tša meetse.
- Šomiša "meetse a masehla" – meetse ao a šomišitšwego go tšwa dipafong, metšheneng ya go hlatswa le methopong ye mengwe ye e bolokegilego – go ka goga ntlwana ya boithomelo ya gago.
- O se ke wa tlatša kudu goba wa hlatswa kudu letamo la gago la go thuma.
- Šomiša kgamelo go na le lethompo go hlatswa koloi ya gago. Ge o swanetše go šomiša lethompo, šomiša segaši seo se kgonago go ka tswalega magareng ga go gaša koloi. Go šomiša lethompo la go nošetša go ka šomiša dilitara tše di ka bago 30 tša meetse ka motsotso.
- O seke wa tšhela pente goba dikhemikhale ka tereining.
- Balemi ba swanetše go kgonthišiša gore ba bea dibolaya-dikhunkwane tša bona tše di nago le mpholo kgole le methopo ya meetse le meedi.
- Difeme di swanetše go hlokomela gore di lokollago mekhuri le dimethale tše dingwe tše bogale ka meetseng a ditšhila.
- Batho ba swanetše go hlokomela go se šomiše dinoka goba mabopo a dinoka bjalo ka thoilete.

Ka serapaneng

- Ka mehla nošetša dibjalo tša gago e sa le ka mesong goba mantšiboa, ge thempereitšha e le fase. Magareng ga 10:00 le 15:00 motho a ka lahlegelwa ke 90% ya meetse ka go moyafala.
- Nako le nako ge o bediša lee, boloka meetse ao go a šomiša ge a fodile go dibjalo tša gago tša ka gae. Di tla holega go diphepo tšeo di tšwago go digkapetša tša mae.
- Tsepelela go dibjalo tša tlhago le tšeo di sego tša tlhago ya mo gae tšeo di sa šomišego meetse (e sego dibjalo tšeo di tlhaselago tšeo e sego tša mo gae).
- Bea dibjalo ka dihlopha go ya ka dinyakwa tša meetse le go di petela go di dikologa.
- O se nošetše dirapana nako le nako eupša o di nošetše gabotse. Ge o šomiša lethompo o ka šomiša tekano ya dilitara tše 30 tša meetse ka motsotso.
- Tloša dibjalo tšeo di tlhaselago mo lefelong la gago.
- Meetse ao a tšwago mo tlhakeng ya ntlo a ka ba le mohola ge a lotilwe ka ditankeng, go tlo šomišwa go nošetša dirapana.
- Šomiša "meetse a masehla" – meetse ao a šomišitšwego go tšwa dipafong, metšheneng ya go hlatswa le methopong ye mengwe ye e bolokegilego – go nošetša serapana sa gago.

